



UNIVERZITET U ZENICI

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Naziv predmeta:

TEHNIČKI ENGLLESKI JEZIK II

(Srednji stepen tehničkog engleskog jezika)

Šifra predmeta:

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond sati

01-02-K-03-13

OBAVEZNI

VI-šesti

2

1P+1V+0LV

Studijski programi za koje se organizuje:

Odsjeci za: metalurgiju, materijale, hemijsko inženjerstvo

Preduslov za polaganje predmeta:

Položen ispit Tehnički engleski jezik 1 (Elementarni tehnički engleski jezik)

Ciljevi izučavanja predmeta:

1. Osposobljavanje studenata da se služe stranom stručnom literaturom uz minimalno korištenje rječnika, radi novih saznanja i/ili primjene, odnosno prilagodjavanja stranih iskustava na bosanskohercegovačku proizvodnu praksu, 2. Osposobiti studente za govornu i pismenu komunikaciju sa govornikom stranog jezika, te za praćenje predavanja različitih eksperata na tom jeziku bez većih poteškoća.

Stečena znanja i vještine

Sposobnost razvijanja osnovne konverzacije kroz različite govorne situacije (pitanja, pojašnjavanja, poređenja itd.) vezane (direktno ili indirektno) za tehnički diskurs, pisanje kraćih tekstova uz upotrebu elemenata koji karakteriziraju tehnički tekst, usmeno i pismeno prepričavanje kraćeg teksta u sažetoj formi, ali i pisanje samostalnih tekstova sa/bez upotrebe rječnika.

Ime i prezime nastavnika i saradnika :

Prof. dr. sc. Lada Šestić / v.as. mr. sc. Aida Tarabar

Metod nastave i savladavanje gradiva :

Interaktivni metod, konsultacije s nastavnikom, domaće zadaće itd.

Sadržaj predmeta:

Predavanja:

- Diskurs: retorička hijerarhija članka, knjige
- Uvod, središnji dio, završetak članka, knjige

- Elementi koji karakterišu naučni i tehnički stil: tehnički vokabular, tehnički i polutehnički termini, složenice (dvočlane, tročlane i višečlane), pasivne konstrukcije, modalni glagoli, nefinitne fraze, relativne klauze, apsolutne konstrukcije i sl.

Vježbe:

a) Usmene vježbe

- Priprema studenata za učešće na skupovima koji se održavaju na stranom jeziku kroz različite govorne situacije (npr. predstavljanje predavača publici prije predavanja, zahvaljivanje predavaču na održanom predavanju i otvaranje diskusije, diskusija sa/bez unaprijed pripremljenog vokabulara, zahtjev za pojašnjenje nekog segmenta usmenog izlaganja predavača, izražavanje neslaganja/slaganja sa predavačem ili nekim učesnikom u diskusiji, poredjenje rezultata koje je diskutant u svom naučnom radu dobio sa rezultatima koje je iznio predavač u cilju potvrde predavačevih tvrdnji ili neslaganja s njima, zahtjev za ponovnu prezentaciju ilustracije date u toku predavanja, primjedbe, pitanja, dileme u vezi sa ilustracijom/predavanjem, zahtjev za bibliografskim podacima u vezi sa nekim problemom koji je pomenut u toku predavanja i slično.

- b) Pismene vježbe - Pismeno prepričavanje prethodno obradjenog pasusa u sažetoj formi uz upotrebu svih onih elemenata koji karakterišu naučni i tehnički stil

- Pismeno prepričavanje prethodno obradjenog članka u sažetoj formi uz podjelu na pasuse i uz upotrebu stilskih karakteristika

tehničkog teksta

- Pisanje sasvim kratkih članaka o poznatom problemu
Sažimanje i proširivanje tehničke informacije

Literatura:

1. Šestić, Lada: Gramatika tehničkog engleskog s rječnikom, Minex, Zenica 2002.

2. Šestić, Lada: English for Mechanical Engineering Students/English for Metallurgists, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Zenica, 1994.

Način provjere znanja i ocjenjivanje:

Planirana aktivnost	Broj zadataka	Broj OB	ECTS	Primjedbe:
Pohađanje nastave	-	2		Dozvoljena 3 izostanka.
Aktivnost na času	-	4		
Domaća zadaća	2	6		
Seminarski rad	-			
Programi	-			
Kolokvijumi	-			
Praktikum	-			
Međuispiti	2	2x24	1	
Završni ispit		40	1	
Pripremio/la podatke :	prof.dr. sc. Lada Šestić / v.as.mr.sc. Aida Tarabar			